



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KEREITE YA 12

SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE (FAL)

PAMPIRI YA 3 (P3)

HLAKOLA/TLHAKUBELE 2013

MEMORANDAMO

MATSHWAO: 100

Memorandamo ona o na le maqephe a 11.

KAROLO YA A: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO (PTP)

Makgetha a ho Lekanyetsa	Kgato 7 Phihlello e babatsehang	Kgato 6 Phihlello e kgabane	Kgato 5 Phihlello e ntle	Kgato 4 Phihlello e mahareng	Kgato 3 Phihlello e foofo	Kgato 2 Phihlello e karolwana feela	Kgato 1 Ha ho phihlello
	80%–100%	70%–79%	60%–69%	50–59%	40–49%	30–39%	00–29%
MORALO + DIKAHARE/ DIFUPERWENG Matshwao: [32]	Dikahare ke tse babatsehang, tsa boiqapelo; mehopollo e matla e phepetsang monahano. Moralo le/kapa mekgwaritso e qalang o hlalisa moqoqo o babatsehang.	Dikahare ke tse kgabane, mehopollo ke ya boiqapelo, e tebileng mme e tsosa tjantjello. Moralo le/kapa mo(me) kgwaritso di hlalishitse moqoqo o kgabane.	Dikahare di ntle, di momahane hantle; mehopollo e tsosa tjantjello, e a kgodisa. Moralo le/kapa mo(me) kgwaritso di hlalishitse moqoqo o motle.	Dikahare tse loketseng, tse mahareng tse momahaneng ho lekaneng; mehopollo e a thahasellisa, boiqapelo bo mahareng. Moralo le/kapa mo(me) kgwaritso di hlalishitse moqoqo o mahareng.	Dikahare di foofo feela, momahano ha e ntle; mehopollo boholo e a amoheleha; boiqapelo bo a haella. Moralo le/kapa mo(me) kgwaritso di hlalishitse moqoqo o foofo feela.	Dikahare ha di a hlaka ka nako tsohle; mehopollo e seng mekae, e a iphetaka. Moqoqo o ntse o sa amohelehe kगतong ya PTP, le ha o radilwe; ha o a bopeha hantle.	Dikahare boholo di tswile lekoteng; ha ho momahano; mehopollo e kgathatsa matla, e a phetakwa. Moralo kapa mekgwaritso e a haella; moqoqo o bopilwe ka tsela e sa kgahliseng.
32	26–32	22½–25½	19½–22	16–19	13–15½	10–12½	0–9½
PUO, SETAELE LE TEKLOBOTJHA Matshwao: [12]	Kelohloko e sedi ya matla a puo; puo (le ya bonono) le matshwao di sebediswa ka tsela e babatsehang; kgetho ya mantswe e a babatseha; setaele sehale le rejisetara di loketse sehlooho. Moqoqo ha o na diphoso kaha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso ka hohlehole.	Kelohloko e sedi ya matla a puo; puo le matshwao a puo di sebediswa ka bokgabane; o sebedisa puo ya bonono; kgetho ya mantswe ke e batsi, ya boiqapelo; setaele sehale le rejisetara di loketse sehlooho. Moqoqo boholo ha o na diphoso kaha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	Ho na le bopaki ba kelohloko e sedi ya puo; puo le matshwao a puo boholo di ntle; mantswe a kgethilweng ke a loketseng tema; setaele sehale le rejisetara di loketse sehlooho. Moqoqo o na le diphoso tse mmalwa kaha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	O bontsha kelohloko e mahareng ya matla a puo; puo ya hae e bonolo. Matshwao a puo a lekane; kgetho ya mantswe ke e mahareng; setaele, sehale le rejisetara di tsamaellana le sehlooho. Moqoqo o ntse o na le diphoso tse mahareng le ha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	Kelohloko e sedi ya puo e foofo; tshebediso ya puo e foofo feela; matshwao a puo hangata ha a sebediswa ka nepo; kgetho ya mantswe a motheo feela; setaele, sehale le rejisetara di hloka momahano. Moqoqo o na le diphoso tse ngatanyana le ha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	Puo le tshebediso ya matshwao a puo di fosahetse; kgetho ya mantswe e a haella; setaele, sehale le rejisetara ha di a nepahala. Moqoqo o ntse o tletse diphoso tse ngata, le ha o lekotswe botjha.	Puo le tshebediso ya matshwao a puo di fosahetse haholo; kgetho ya mantswe ha e a nepahala; setaele, sehale le rejisetara di fosahetse ka hohlehole. Diphoso di ngatangata, le pherekano e kgolo le ha ho na le boiteko ba teklobotjha.
12	11–12	8½–9½	7½–8	6–7	5–5½	4–4½	0–3½
SEBOPEHO DIRATSWANA, SELELEKELA, QETELO le BOLELELE Matshwao: [6]	Diratswana di a babatseha, di hokahane ka tsela e hlakileng ka dinako tsohle. Selelekela le qetelo di babatseha haholo, di dumellana le mosebetsi. Bolelele bo nepahetse ka hohlehole, ho latela ditlhoko tsa sehlooho.	Diratswana di bopilwe ka bokgabane, di hokahane ka tsela e hlakileng boholo ba nako. Selelekela le qetelo ke tse kgabane, di dumellana le mosebetsi. Bolelele bo nepahetse.	Diratswana di bopilwe hantle ka kgokahano le tsela e kgotsofatsang. Selelekela le qetelo di ntle, di a kgahlisa, di dumellana le mosebetsi. Bolelele bo nepahetse.	Diratswana di bopilwe ka tsela e mahareng, di hokahane mme di a utlwahala. Selelekela le qetelo di bopilwe ka tsela e mahareng feela, ho latela ditlhoko tsa mosebetsi. Bolelele bo nepahetse.	Diratswana dibopilwe ka tsela e foofo, dipolelo di na le diphoso, empa moelelo o ntse o le teng. Selelekela le qetelo di foofo, ho latela mosebetsi. Bolelele bo batla bo le mahareng.	Diratswana le dipolelo ke tsa motheo feela. Selelekela le qetelo tse bonolo feela. O batla o le molelele/ mokgutshwane.	Mongolo o molokoloko (ha ho diratswana) kapa diratswana di haella haholo. Selelekela le qetelo di haella le ho fokola haholo. O molelele/ mokgutshwane haholo.
6	5–6	4½	4	3–3½	2½	2	0–1½

Difuperweng tsa memorandamo ona di se sebediswe ntle ho tumello.

Phetla

Ditaelo ho motshwayi

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho se le SENG feela karolong e nngwe le e nngwe.
- Sebedisa diruburiki tseo o di fuweng ho tshwaya dikarabo. Karolo e nngwe le e nngwe e na le ruburiki ya yona.

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:

Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehellwe lentswe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko ka tsela e latelang mme batshwayi ba sebedise matshwao a latelang:

- / bakeng sa ho arola mantswe a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arohana;
- __, + bakeng sa ho kopanya mantswe a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
- mn** bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;
- mp** bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- mt** bakeng sa tshebediso e fosahetseng ya matshwao a puo, kapa ho ngotswe letshwao moo le sa hlokeheng teng;
- p** bakeng sa tshebediso ya puo ka tsela e fosahetseng/e sa amoheleheng kapa eo e seng ya setlwaedi;
- λ** bakeng sa lentswe kapa karolwana ya lentswe le/e siilweng pakeng tsa mantswe a mang;
- // bakeng sa ho qala seratswana se setjha.

Matshwao a ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya:

Makgetha a Tekanyetso	Matshwao	Senotlolo
Dikahare/Moralo	32	DM =
Puo/Setaele/Tekolobotjha	12	PST =
Sebopeho	6	Seb =
Matshwao ohle	50	

KAROLO YA A: MOQOQO**POTSO YA 1****1.1 *Yaba bophelo bo fetohela ruri lapeng lesa. Moqoqo wa phetelo. (Narrative)***

- Moqoqong ona ho phetwa pale.
- Mongodi o bopa setshwantsho ka tshebediso ya mantswe a hae.
- O ka ngolwa ka ho hlaha lehlakoreng lefe kapa lefe.
- Hangata moqoqo wa phetelo o ngolwa lekgatheng le fetileng.
- Pale e lokela ho ba ketane ya diketsahalo mme e be diketsahalo tse kgolwehang leha di thehilwe hodima kgopolotaba.
- Dikahare tse lebelletsweng hara tse ding e ka ba tsena tse latelang:
 - Tlhaloso ya bophelo ka lapeng nakong eo mma bona a neng a sa sebetse.
 - Phetoho e bileng teng ka lapeng ha a se a sebetse.

[50]**1.2 *Ho hloka boitelo ha dibapadi, ke sona sesosa sa ho hloleha ha Bafana Bafana dipapading tsa matjhaba. Moqoqo wa kgang. (Argumentative)***

- Moqoqong ona mohlahlobuwa o lokela ho bontsha ntlhakemo hodima lehlakore leo a le kgethileng.
- O lokela ho hlahisa lehlakore le ho le ntshetsa pele ka ho le tshehetsa.
- Dikahare tse lebelletsweng hara tse ding e ka ba tsena tse latelang:
 - O hlahisa mabaka a tshehetsang ntlhakemo ya hae.
 - O nehelana ka mehlala e tiisang mabaka ao a nehelaneng ka ona ntlheng e ka hodimo.

[50]**1.3 *Ya tjha lore ntlo ya mosadi eo wa batho! Moqoqo o hlalosang kapa wa phetelo. (Descriptive/Narrative)***

- Moqoqong ona ho hlaloswa kapa ho phetwa se seng se itseng se jwalo ka ketsahalo. Ho ka phetwa ditaba ka tsela e hlalosang.
- Moqoqo o ka ngolwa o le lekgatheng lefetile.
- O ka ngolwa ho hlaha lehlakoreng lefe kapa lefe.
- Dikahare tse lebelletsweng hara tse ding e ka ba tsena tse latelang:
 - tlhaloso ya se ileng sa etsahala – kamoo ntlo e ileng ya tjha kateng.
 - tlhaloso ya kamoo setjhaba se ileng sa thusa kateng.

[50]**1.4 *Botle le bobbe ba bomatjhonisa. Moqoqo o sa nkeng lehlakore. (Discursive)***

- Moqoqong ona mohlahlobuwa ha a nke lehlakore le itseng.
- O hlahloba mahlakore ka bobedi.
- Dikahare tse lebelletsweng hara tse ding e ka ba tsena tse latelang:
 - Dintle/melemo eo bomatjhonisa ba thusang ka yona.
 - Dimpe/bobe, mathata ao bomatjhonisa ba a bakelang batho.

[50]

1.5 ***Ke fantse mona empa ke tla lokisa. Moqoqo wa boimamelo. (Reflective)***

- Moqoqong ona wa boimamelo ho tebiswa mehopolo ka ntlha e itseng.
- O ka ngolwa ka ho hlaha lehlakoreng lefe kapa lefe.
- Maikutlo a na le seabo se seholo mofuteng ona.
- Dikahare tse lebelletsweng hara tse ding e ka ba tsena tse latelang:
 - Kgahlamelo ya metswalle bophelong ba hae.
 - Mathata ao a ikentseng ho ona.
 - Le hore o tla lokisa diphoso tsa hae jwang.

[50]

1.6 (1.6.1–1.6.3) **Tadima setshwantsho**

- Moqoqong ona mohlahlobuwa o sheba setshwantsho mme a hlalose kapa a phete ka seo a se bonang ho dumella mmadi ho itemohela sehlooho se hlaloswang kapa seo a phetang ka sona ka tsela e hlakileng.
- Moqoqo ona o ka ngolwa ho tswa lehlakoreng lefe kapa lefe.
 - Dikahare tse lebelletsweng ke tsena:
 - Dikahare di tla laolwa ke mehopolo ya boiqapelo eo mohlahlobuwa a e totobatsang setshwantshong ka seng.

[50]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A:

50

KAROLO YA B: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO E TELELE (PTP)

Phihlello:	Khouto 7 Babatseha 80–100%	Khouto 6 Kgabane 70–79%	Khouto 5 Ntle 60–69%	Khouto 4 Mahareng 50–59%	Khouto 3 E Foofo 40–49%	Khouto 2 E karolwana feela 30–39%	Khouto 1 Ha ho phihlello 0–29%
<p>DIKAHARE MORALO LE SEBOPEHO</p> <p>Matshwao: [20]</p>	<p>-Tsebo e babatsehang ya ditlhokeho tsa tema; - Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikutlo kahohlehohle, ha a kgelohle; - Dikahare le mehopollo di momahane ka ho phethahala, dintlha di hlahisitse ka botlalo, dintlhana di tshheheta sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e babatsehang, e se nang diposo; - Sebopeho se nepahetse ka hohlehohle.</p>	<p>- O na le tsebo e kgabane haholo ya ditlhoko tsa tema; - Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikutlo, o a kgeloha hanyane; - Momahano ya dikahare le mehopollo ke e kgabane, dintlha di tshheheta sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e bopahileng ka bokgabane, bo bohehang; - O sebedisitse melao e amehang ya sebopeho ka bokgabane.</p>	<p>- Tsebo e ntle ya ditlhokeho tsa tema; - Ho ngola: o tsepamisa maikutlo, empa o a kgeloha - Dikahare le mehopollo boholo di momahane hantle; dintlha di ngata mme boholo di tshheheta sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e ntle. - O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopeho hantle.</p>	<p>- Tsebo e mahareng ya ditlhokeho tsa tema; - Ho ngola: o mahareng, ho kgeloha ho hongata, empa ha a thunthetse moelelo wa tema; - Momahano e mahareng ya dikahare le mehopollo, dintlha tse itseng di tshheheta sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e mahareng; - O sebedisitse melao e loketseng ya sebopeho ka kutlwisiso e mahareng feela.</p>	<p>- Tsebo e foofo ya ditlhokeho tsa tema; karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamiso e foofo; - Ho ngola: ho kgeloha ho hongata, moelelo ha o utlwahale nqa tse ding; - Momahano e foofo ya dikahare le mehopollo, dintlha tse seng kae di tshheheta sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e foofo feela; - O na le tsebo e foofo ya melao ya sebopeho – o siile dintlha tsa bohlokwa.</p>	<p>- Tsebo ya motheo feela ya ditlhokeho tsa tema. Karabelo ya hae temeng e bontsha kgaello ya ho tsepamisa maikutlo; - Ho ngola: ho kgeloha ho hongatangata, moelelo ha o a hlaka nqeng tse ding; - Ha se ka nako tsohle dikahare le mehopollo di momahaneng, dintlha tse tshhehetsang sehlooho di mmalwa feela; - Ha e a lekana bakeng sa PTP le ha ho na le bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso; tema ha e bohehe; - O sebedisitse melao ya sebopeho ka bofokodi – o siile dintlha tsa bohlokwa.</p>	<p>- Ha a na tsebo ya ditlhokeho tsa tema; Karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamo ya maikutlo e fokolang haholo; - Ho ngola: o tswa lekoteng haholo; moelelo ha o a hlaka nqa tse ngata; - Ha ho na momahano ya dikahare le mehopollo; dintlha tse tshhehetsang sehlooho di mmalwa haholo; - Moralo le/kapa mekgwaritso di a fokola; nehelano ya tema e fokolang; - Ha a sebedisa melao e hlokehang ya sebopeho.</p>
20	16–20	14–15½	12–13½	10–11½	8–9½	6–7½	0–5½
<p>PUO, SETAELE LE TEKLOBOTJHA</p> <p>Matshwao: [10]</p>	<p>- Puo e nepahetse, tema e lohilwe ka tsela e babatsehang. - Tlotlontswe e loketse sepheo, mmadi le maemo ka phethahalo. - Setaele, sehalo le rejisetara ke tse loketseng. - Tema ha e na diposo ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola ka hohlehohle. - Bolelele bo nepahetse ka hohlehohle.</p>	<p>- Tema e bopilwe ka bokgabane. - Tlotlontswe e sebedisitse ka bokgabane ho lokela, mmadi le maemo. - Setaele, sehalo le rejisetara di sebedisitse ka bokgabane mme di loketse ditlhokeho tsa tema. - Tema boholo ha e na diposo ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola. - Bolelele bo nepahetse.</p>	<p>- Tema e bopilwe hantle mme e baleha ha bonolo. - Tlotlontswe ke e ntle e loketseng sepheo, mmadi le maemo. - Setaele, sehalo le rejisetara boholo di ntle. - Tema e na le diposo tse mmalwa ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola. - Bolelele bo nepahetse.</p>	<p>- Tema e bopilwe ka tsela e mahareng feela; Diposo ha di sitise phallo ya mehopollo. - Tlotlontswe ke e mahareng feela bakeng sa sepheo, mmadi le maemo. - Setaele, sehalo le rejisetara di mahareng feela. - Ho na le diposo tse ngatanyana leha tema e lekotswe botjha ho di hlaola. - Bolelele bo nepahetse.</p>	<p>- Tema e bopilwe ka tsela foofo feela; Diposo di ngata. - Tlotlontswe e a haella, e foofo mme ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo. - Ho na le ho kgao-kgao ha setaele, sehalo le rejisetara. - Diposo di ngata leha tema e lekotswe botjha ho di hlaola. - Bolelele bo batla bo le mahareng..</p>	<p>- Tema e bopile ka bofokodi mme e thata ho baleha. - Tlotlontswe e hloka ho ntlafatswa mme ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo. - Setaele, sehalo le rejisetara ha di a nepahala. - Tema e tletse diposo leha e lekotswe botjha ho di hlaola. - Bolelele - e batla e le telele/ kgutshwane haholo.</p>	<p>- Tema e fokola haholo mme e thata haholo ho baleha. - Tlotlontswe e hloka ho ntlafatswa haholo mme ha e a lokela sepheo, babadi le maemo. - Setaele, sehalo le rejisetara ha di tsamaelane le sehlooho. - Tema e tletse diposo, e kopakopane leha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele – e telele/ kgutshwane haholo.</p>
10	8–10	7–7½	6–6½	5–5½	4–4½	3–3½	0–2½

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANANO TSE TELELE

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:

Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehellwe lentswe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko ka tsela e latelang mme batshwayi ba sebedise matshwao a latelang:

- / bakeng sa ho arola mantswe a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arohana;
- __, + bakeng sa ho kopanya mantswe a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
- mn** bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;
- mp** bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- mt** bakeng sa tshebediso e fosahetseng ya matshwao a puo, kapa ho ngotswe letshwao moo le sa hlokeheng teng;
- p** bakeng sa tshebediso ya puo ka tsela e fosahetseng/e sa amoheleheng kapa eo e seng ya setlwaedi;
- λ** bakeng sa lentswe kapa karolwana ya lentswe le/e siilweng pakeng tsa mantswe a mang;
- // bakeng sa ho qala seratswana se setjha.

Matshwao a ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya:

Makgetha a Tekanyetso	Matshwao	Senotlolo
Dikahare/Moralo/Sebopeho	20	DMS =
Puo/Setaele/Tekolobotjha	10	PST =
Matshwao ohle	30	

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE**POTSO YA 2****2.1 Lengolo**

- Ke lengolo le yang ho mohlophisi.
- Lengolo lena le hlahisa maikutlo mabapi le monyebe wa baithuti thutong.
- Aterese di tshwanela ho ba pedi.
- Tumedisoe ebe feela: monghadi, kapa mofumahatsana.
- Ka mora tumedisoe ho tlolewa mola ebe ho a ngolwa.
- Qetellong mongodi a ka nna a sebedisa lebitso la boikgakanyo.
- Puo ho sebediswe e susumetsang ka sepheo sa ho matlafatsa ntlhakemo.
- Pheletso e akaretse ntlhakemo.

[30]**2.2 Raporoto**

Raporoto ke tlaleho ya ketsahalo e itseng e etsahetseng mme e lokela ho ba le dintlha tse latelang:

- Motho kapa batho bao raporoto e lebisitsweng ho bona.
- Sehlooho sa raporoto.
- Ditaba kapa dintlha tseo ho tlalehwang ka tsona.
- Mokgwa wa tshebetso.
- Diphumano
- Diqeto
- Ditlahiso/Ditshisinyo
- Mohla le sikenetjhara/tshaeno/tekeno

[30]**2.3 Memorandamo**

- Kgutsufatsa dintlha tsa hao ka ho qolla feela dintlha tsa bohlokwa.
- Sebedisa dipolelo tse bonolo tse nang le moelelo o phethahetseng.
- Kenya memorantamo ka hara lebokoso kapa foreimi.

[30]**2.4 Tsa bophelo ba mofu/Obitjhuari**

Matshwao a bohlokwa.

- Mofu ke mang? Ke wa ha mang?
- Tlhaho ya hae: Sebaka, letsatsi le selemo
- Tsa kgolo ya mofu: Thuto, Mosebetsi, Lenyalo.
- Tsa lefu la hae: mokgwa oo a hlokehetseng kateng, le letsatsi.
- Mabalalo: bao a ba siyang.
- Seboko sa mofu.

[30]**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 30**

KAROLO YA C: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO E KGUTSHWANE (PTP)

Phihlello:	Khouto 7 Babatseha 80–100%	Khouto 6 Kgabane 70–79%	Khouto 5 Ntle 60–69%	Khouto 4 Mahareng 50–59%	Khouto 3 E Foofo 40–49%	Khouto 2 E karolwana feela 30–39%	Khouto 1 Ha ho phihlello 0–29%
<p>DIKAHARE MORALO LE SEBOPEHO</p> <p>Matshwao: [13]</p>	<p>-Tsebo e babatsehang ya ditlhokeho tsa tema; - Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikutlo kahohlehohle, ha a kgelohle; - Dikahare le mehopollo di momahane ka ho phethahala, dintlha di hlahisitse ka botlalo, dintlhana di tshheheta sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e babatsehang, e se nang diposo; - Sebopeho se nepahetse ka hohlehohle.</p>	<p>- O na le tsebo e kgabane haholo ya ditlhoko tsa tema; - Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikutlo, o a kgeloha hanyane; - Momahano ya dikahare le mehopollo ke e kgabane, dintlha di tshheheta sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e bopahileng ka bokgabane, bo bohehang; - O sebedisitse melao e amehang ya sebopeho ka bokgabane.</p>	<p>- Tsebo e ntle ya ditlhokeho tsa tema; - Ho ngola: o tsepamisa maikutlo, empa o a kgeloha - Dikahare le mehopollo boholo di momahane hantle; dintlha di ngata mme boholo di tshheheta sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e ntle. - O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopeho hantle.</p>	<p>- Tsebo e mahareng ya ditlhokeho tsa tema; - Ho ngola: o mahareng, ho kgeloha ho hongata, empa ha a thunthetse moelelo wa tema; - Momahano e mahareng ya dikahare le mehopollo, dintlha tse itseng di tshheheta sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e mahareng; - O sebedisitse melao e loketseng ya sebopeho ka kutlwisiso e mahareng feela.</p>	<p>- Tsebo e foofo ya ditlhokeho tsa tema; karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamiso e foofo; - Ho ngola: ho kgeloha ho hongata, moelelo ha o utlwahale nqa tse ding; - Momahano e foofo ya dikahare le mehopollo, dintlha tse seng kae di tshheheta sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e foofo feela; - O na le tsebo e foofo ya melao ya sebopeho – o siile dintlha tsa bohlokwa.</p>	<p>- Tsebo ya motheo feela ya ditlhokeho tsa tema. Karabelo ya hae temeng e bontsha kgaello ya ho tsepamisa maikutlo; - Ho ngola: ho kgeloha ho hongatangata, moelelo ha o a hlaka nqeng tse ding; - Ha se ka nako tsohle dikahare le mehopollo di momahaneng, dintlha tse tshhehetsang sehlooho di mmalwa feela; - Ha e a lekana bakeng sa PTP le ha ho na le bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso; tema ha e bohehe; - O sebedisitse melao ya sebopeho ka bofokodi – o siile dintlha tsa bohlokwa.</p>	<p>- Ha a na tsebo ya ditlhokeho tsa tema; Karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamo ya maikutlo e fokolang haholo; - Ho ngola: o tswa lekoteng haholo; moelelo ha o a hlaka nqa tse ngata; - Ha ho na momahano ya dikahare le mehopollo; dintlha tse tshhehetsang sehlooho di mmalwa haholo; - Moralo le/kapa mekgwaritso di a fokola; nehelano ya tema e fokolang; - Ha a sebedisa melao e hlokehang ya sebopeho.</p>
13	10½–13	9½–10	8–9	6½–7½	5½–6	4–5	0–3½
<p>PUO, SETAELE LE TEKLOBOTJHA</p> <p>Matshwao: [7]</p>	<p>- Puo e nepahetse, tema e lohilwe ka tsela e babatsehang. - Tlotlontswe e loketse sepheo, mmadi le maemo ka phethahalo. - Setaele, sehalo le rejisetara ke tse loketseng. - Tema ha e na diposo ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola ka hohlehohle. - Bolelele bo nepahetse ka hohlehohle.</p>	<p>- Tema e bopilwe ka bokgabane. - Tlotlontswe e sebedisitse ka bokgabane ho lokela, mmadi le maemo. - Setaele, sehalo le rejisetara di sebedisitse ka bokgabane mme di loketse ditlhokeho tsa tema. - Tema boholo ha e na diposo ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola. - Bolelele bo nepahetse.</p>	<p>- Tema e bopilwe hantle mme e baleha ha bonolo. - Tlotlontswe ke e ntle e loketseng sepheo, mmadi le maemo. - Setaele, sehalo le rejisetara boholo di ntle. - Tema e na le diposo tse mmalwa ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola. - Bolelele bo nepahetse.</p>	<p>- Tema e bopilwe ka tsela e mahareng feela; Diposo ha di sitise phallo ya mehopollo. - Tlotlontswe ke e mahareng feela bakeng sa sepheo, mmadi le maemo. - Setaele, sehalo le rejisetara di mahareng feela. - Ho na le diposo tse ngatanyana leha tema e lekotswe botjha ho di hlaola. - Bolelele bo nepahetse.</p>	<p>- Tema e bopilwe ka tsela foofo feela; Diposo di ngata. - Tlotlontswe e a haella, e foofo mme ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo. - Ho na le ho kgao-kgao ha setaele, sehalo le rejisetara. - Diposo di ngata leha tema e lekotswe botjha ho di hlaola. - Bolelele bo batla bo le mahareng.</p>	<p>- Tema e bopahile ka bofokodi mme e thata ho baleha. - Tlotlontswe e hloka ho ntlafatswa mme ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo. - Setaele, sehalo le rejisetara ha di a nepahala. - Tema e tletse diposo leha e lekotswe botjha ho di hlaola. - Bolelele - e batla e le telelele/ kgutshwane haholo.</p>	<p>- Tema e fokola haholo mme e thata haholo ho baleha. - Tlotlontswe e hloka ho ntlafatswa haholo mme ha e a lokela sepheo, babadi le maemo. - Setaele, sehalo le rejisetara ha di tsamaelane le sehlooho. - Tema e tletse diposo, e kopakopane leha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele – e telelele/ kgutshwane haholo.</p>
7	6–7	5–5½	4½	3½–4	3	2½	0–2

KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:

Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehellwe lentswe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko ka tsela e latelang mme batshwayi ba sebedise matshwao a latelang:

- / bakeng sa ho arola mantswa a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arohana;
- __, + bakeng sa ho kopanya mantswa a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
- mn** bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;
- mp** bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- mt** bakeng sa tshebediso e fosahetseng ya matshwao a puo, kapa ho ngotswe letshwao moo le sa hlokeheng teng;
- p** bakeng sa tshebediso ya puo ka tsela e fosahetseng/e sa amoheleheng kapa eo e seng ya setlwaedi;
- λ** bakeng sa lentswe kapa karolwana ya lentswe le/e siilweng pakeng tsa mantswa a mang;
- // bakeng sa ho qala seratswana se setjha.

Matshwao a ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya:

Makgetha a Tekanyetso	Matshwao	Senotlolo
Dikahare/Moralo/Sebopeho	13	DMS =
Puo/Setaele/Tekolobotjha	7	PST =
Matshwao ohle	20	

KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE**POTSO YA 3****3.1 Ditaelo**

Mohlahloluwa o tshwanela ho fana ka ditaelo tsa ho pheha lesheleshele.

Mokgwa wa ho pheha:

- Bedisa metsi ka pitsa e nyane.
- Tshela kopi tse pedi tsa metsi ka sejaneng.
- Tshela halofo ya kopi ya phofo sejaneng seo se nang le metsi.
- Fuduwa motswako ka kgaba kapa lesokwana.
- Tshela motswako oo ka pitseng ya metsi a belang e be o a fuduwa ho fihlela motswako o tiya.
- Tlohela pitsa e tjwatle nako e ka bang metsotso e leshome.
- Ka mora moo le tshole hore le fole, e be o natefelwa ke lesheleshele la hao.

[20]**3.2 Karete ya memo**

- Karete ha e na sebaka se seholo sa ho ngolla jwalo ka leqephe la buka. Ditaba di ngolwa ka tsela e tobileng.
- Letsatsi, nako, sebaka sa mosebetsi di lokela ho totobatswa.
- Ho hlakiswe dintlha tsa bohlokwa feela.
- Puo e be e bonolo empa e utlwahale.
- Sehalo se tsamaelane le mofuta ona wa karete.
- Mongolo/mokgabiso o tsamaelane le karete/mokete.

[20]**3.2 Posekarete.**

- Letsatsi, nako, sebaka di lokela ho totobatswa.
- Ho hlakiswe dintlha tsa bohlokwa feela.
- Puo e be e bonolo empa e utlwahale.
- Sehalo se tsamaelane le mofuta ona.
- Mongolo/mokgabiso o tsamaelane le mokete.
- Karete ha e na sebaka se seholo sa ho ngolla, ka hoo ditaba tsa hae di qaqe mme di tobe taba.

[20]**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C:****20****MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA:****100**